

# **MEMORANDUM O SARADNJI**

**IZMEĐU**

**VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA  
REPUBLIKE SLOVENIJE**

**I**

**VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA CRNE  
GORE**

## **Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore**

i

## **Vrhovno državno tužilaštvo Republike Slovenije**

U daljem tekstu: "Strane potpisnice"

Shvatajući značaj jačanja saradnje između tužilaštava Crne Gore i Republike Slovenije, u cilju unapređenja efikasnosti u sprovođenju krivičnih postupaka, jačanja pravne sigurnosti i vladavine prava,

Polazeći od zajedničkih interesa u oblasti jačanja pravosudnih sistema,

Odlučne da usmjere svoje napore ka jačanju međusobnih odnosa i saradnje, kao i postizanja zajedničkih ciljeva u oblasti pravde,

Usaglasile su se o sljedećem:

### **Uspostavljanje saradnje**

#### **Član 1**

U cilju jačanja institucionalnih kapaciteta, unapređenja efikasnosti i transparentnosti u radu, kao i radi podsticanja razmjene informacija i iskustava u oblastima od zajedničkog interesa, Strane potpisnice su saglasne da uspostave međusobnu saradnju zasnovanu na principima uzajamnog poštovanja, povjerenja i profesionalne autonomije, koja će obuhvatiti ali se neće ograničavati na, sljedeće oblasti:

- razmjenu stručnih znanja, informacija i iskustava u vezi sa organizacionim i funkcionalnim aspektima rada tužilaštava i mjere usmjerene na suzbijanje kriminala, naročito organizovanog kriminala, pranja novca, trgovine ljudima i krijumčarenja migranata;

- razvoj i primjenu digitalnih alata i rješenja u cilju modernizacije tužilačkih sistema, uključujući razvoj i implementaciju savremenih informacionih sistema.

### **Redovni i tematski sastanci**

#### **Član 2**

1. Strane potpisnice se slažu da održavaju redovne sastanke, po mogućnosti jednom godišnje, s ciljem evaluacije postignutih rezultata saradnje i identifikacije oblasti za dalji razvoj i unapređenje međusobnih aktivnosti.
2. Po potrebi, Strane potpisnice će organizovati tematske sastanke usmjerene na razmatranje specifičnih pitanja saradnje, uključujući, ali ne ograničavajući se na, oblasti kao što su digitalizacija pravosudnog sistema, kao i razmjena dobrih praksi

i iskustava u borbi protiv kriminala, naročito organizovanog kriminala, pranja novca, trgovine ljudima i krijumčarenja migranata.

### **Određivanje kontakt tačaka** **Član 3**

Strane potpisnice su saglasne da, u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog Memoranduma, imenuju kontakt tačke unutar svojih institucija koje će biti odgovorne za koordinaciju svih aktivnosti u vezi sa saradnjom predviđenom ovim Memorandumom.

### **Saradnja u oblasti digitalizacije** **Član 4**

1. S obzirom na potrebu za unapređenjem efikasnosti i transparentnosti, Strane potpisnice će nastojati da posvete posebnu pažnju saradnji u oblasti digitalizacije.
2. U okviru saradnje iz stava 1 ovog člana, Strane potpisnice će nastojati da posebnu pažnju posvete razmjeni informacija, dobrih praksi i iskustava u vezi sa savremenim digitalnim rješenjima koja doprinose unapređenju funkcionalnosti i transparentnosti tužilačkih funkcija, pružanju stručne podrške u razvoju i implementaciji digitalnih rješenja i informacionih sistema namijenjenih povećanju efikasnosti rada državnih tužilaštava, kao i unapređenju elektronske saradnje kroz razmjenu informacija između strana potpisnica.

### **Povjerljivost** **Član 5**

Svaka strana potpisnica se obavezuje da će informacije, dokumentaciju ili bilo koji materijal koji joj dostavi druga strana koristiti isključivo u svrhe predviđene ovim Memorandumom, te da neće otkrivati povjerljive informacije i dokumente trećim licima, niti omogućiti njihovo otkrivanje, bez prethodne pismene saglasnosti strane potpisnice koja je dostavila takve informacije, dokumentaciju ili materijal.

### **Zakonodavni okvir** **Član 6**

Sve procedure i aktivnosti sprovedene na osnovu ovog Memoranduma biće u potpunosti usklađene sa nacionalnim zakonodavstvom svake strane potpisnice, kao i sa primjenjivim međunarodnim pravnim normama koje regulišu ovu vrstu saradnje.

**Pravna priroda**  
**Član 7**

Ovaj Memorandum nema pravno obavezujući karakter i ne stvara prava niti obaveze po međunarodnom pravu ili nacionalnom zakonodavstvu bilo koje strane potpisnice.

**Stupanje na snagu, izmjene i dopune, prestanak i primjena**  
**Član 8**


1. Ovaj Memorandum stupa na snagu danom potpisivanja i zaključuje se na neodređeno vrijeme.
2. Ovaj Memorandum se može mijenjati u bilo kojem trenutku uz međusobnu pisanu saglasnost strana potpisnica.
3. Svaka od strana potpisnica može raskinuti Memorandum, uz obavezu da drugu stranu o tome obavijesti pisanim putem najmanje trideset (30) dana prije raskida.

Potpisano u Ljubljani dana 25. novembar 2025 godine, u tri (3) originalna primjerka, svaki na crnogorskom, slovenačkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako autentični. U slučaju razlika u tumačenju mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

**VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
**CRNE GORE**

**Vrhovni državni tužilac**  
  
**Milorad Marković**

**VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
**REPUBLIKE SLOVENIJE**

**Vrhovna državna tužiteljka**  
  
**Dr Katarina Bergant**